

*Maid HADŽIOMERAGIĆ*

*Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Bosne i Hercegovine, Sarajevo*

**ETNOSTOMATOLOGIJA U BOSNI I HERCEGOVINI  
 U XIX I XX STOLJEĆU\***

*Pogled nazad pomaže pogledu naprijed!*

#### *Uvod*

Prošlost sadrži duhovne i materijalne vrijednosti, a poznavanje toga se pozitivno odražava na osobine sadašnjosti. Vrijednosti svakog naroda, pa i našeg, se mijere bogatstvom njegove prošlosti i istorije. Osvježavanje tih podataka, tog mišljenja, znanja i iskustva, kao sjećanje na prošlost, daje ovim i slijedećim generacijama pouku, stvara emocijsku i psihologiju snagu za borbu sa sadašnjošću i za vjerojanje u budućnost. Ova sjećanja bude i ideale bez kojih je život prazan i bez zadovoljstva, jer ideali mogu zamijeniti mnoge materijalne vrijednosti. Pogotovo je naša istorija bogata, iako gorka, ali gorda i vrijedna, uvijek zalijevana obilno krvljom. Ona je i bila i naša i skupocjena i kad je međusobno proljevana.

Znanje i mudrost što se dobija od prošlosti i duhovno bogatstvo što nam ga daje, ne može se ničim drugim nadoknaditi ni proizvesti ni kupiti kad zatreba. A zatreba!

Ono što je neki etnos tj. narod proživio, doživio, stvorio i uradio, nije takvo isto imao i drugi narod. Zato su to autohtone vrijednosti samo jednog naroda.

U temi ovoga naslova će biti opisana etnostomatologija Bosne i Hercegovine prošlog i ovog vijeka. U biti nema neke veće razlike i granice ovih (i drugih) stoljeća, jer je većina tog znanja i podataka porijeklom ne samo iz prošlog stoljeća, nego i iz više stoljeća unazad. Kao i u cijeloj etnomedicini Bosne i Hercegovine, a i Jugoslavije, bila su u osnovi dva izvora odakle je dolazilo medicinsko znanje: sa Istoka i sa Zapada. Svakako je na prvom mjestu bogata Azjtska medicina, kao što je bila Babilonska i Perzijska, pa zatim Grčka i Arapska, a i druge. Sa Zapada (i Juga) su kasnije dolazili utjecaji, a to je prvenstveno Rimska medicina i iz kasnije Italije, iako je u njima mnogo Azjtske. Zapadno-evropska je kasnije dolazila sa teologiskim, školovanim medicinskih i drugim intelektualnim kadrovima.

\* Saopšteno na naučnom savjetovanju "Metodologija proučavanja istorije zdravstvene kulture u Bosni i Hercegovini tokom XIX i XX vijeka" održanog 20. XI 1986. god. u Sarajevu.

### Nastanak etnostomatologije

Na grčkom jeziku se za narod kaže *ethnos* i od toga je nastao prefiks *etno-* koji kao prvi dio složenice označuje vezu sa narodom ili narodnošću. Tako je stvoren i naziv odnosne nauke etnologije – poznavanja naroda i njegovog života, kao priznata nauka. Njezin predmet posmatranja i izučavanja je čovjek kao društveno i duhovno biće, pa je ona prema tome grana kulturne istorije. Ona proučava socijalno uredjenje, pravne uredbe, materijalnu i duhovnu kulturu (religiju, znanost, umjetnost, i dr.). Uz pomoć ovog prefiksa je nastao i naziv etnostomatologija (kao i etnomedicina, etnofarmacija, i dr.).

Etnologija jednog naroda ne može da bude potpuno i sasvim originalna. Znanja i umijeća su se uvijek uzimala, razmjenjivala, pa i otimala. Koliko je neki narod uzimao tudeg znanja, toliko je bogatio svoje znanje.

Nastanak bolesti je uvijek bila neugodna pojava za ljudi, jer im je ometala život. Zato su se oni toga i bojali i protiv toga su se nastojali boriti. Taj vječni neprijatelj, vječna borba i vječna želja da se živi zdravo, stvorila je i bogatstvo otpora, a taj otpor je medicina. Ljudi su morali tražiti lijeka i pomoći pri pojavi bolesti, pa ako nije bilo pravih ljekara, pomoć se je tražila i od nadrilejaka. Nužda je ponekada tjerala da se primijeni sve što god bi tko preporučio.

Kad se govori o etnomedicini i etnostomatologiji kao njenom integralnom dijelu, onda svakako treba odmah na početku rasčistiti dva pojma:

1. Nema narodne medicine, niti medicine nastale u narodu. Sva je narodna medicina na neki način učevnog porijekla. To je ustvari maleno i najčešće iskrivljeno znanje iz (učevne) medicine. Na pr. nije kamilica i njen čaj "narodni lijek", jer je upisana u medicinske knjige prije više od hiljade godina. Taj narodni lijek je preuzeo narod iz medicinske nauke.

2. Također je činjenica da nije medicina i medicinsko sve što se primjenjuje u toj (krivo) nazvanoj narodnoj medicini, jer u njoj ima dosta magije, čaranja, izmišljanja. Ono što je posve ili najčešće donekle stvarno medicinsko, to je kopiranje učevne medicine.

Kako je nastajala etnomedicina i etnostomatologija? Bolesnici i njihova okolina su gledali šta radi ljekar, pamtili taj postupak i lijekove, te opet slijedećom prilikom imitirali rad ljekara u njegovim postupcima i davanju lijekova i savjeta. Naravno da nisu znali uvijek i adekvatno postupiti, jer nisu znali dovoljno dijagnostike, a pogotovo diferencijalne. Tako se je to medicinsko znanje i iskriviljalo po indikacijama do u nedogled. Ovo znanje se je razmjenvivalo u narodu, ali i prikupljalo, pamtilo, pa i zapisivalo. Bilo je i pametnih ljudi koji su znali da "to i to" i ne pomaže, osim psihički i sugestivski i subjektivno, te su preporučivali i štosta i slično, a neki poslije njih ga preporučivali kao da je to stvarni lijek. Tako kod jedne faze pulpitsa (upale) zuba smiruje bol (smanjivanjem hiperemije-prekvrljenosti u pulpi prestaje pritisak na živac) hladnoća (voda) ili što drugo. Od toga je nastala masa varijanti, na pr. da to treba da bude hladna rakija (dakle bit je da bude tekućina, jer obavije Zub), a dodavano je od slučaja do slučaja da je "najbolja" ona koja je prva iscurila, pa ljuta, blaga, stara, šljiva, loza, domaća, i dr. Dakle dodavani su atributi proizvoljno i bez terapijske osnove. Tu je bila laička dijagnoza: zubobolja, ali nisu znali da diferenciraju bolesti, te su kod svake zubobolje (ako njih ima više i vrlo različitih po nastanku i po djelujućem lijeku) taj lijek preporučivali. On međutim u nekoj drugoj patogeneznoj fazi neće pomoći, nego će baš odmoći, odnosno čak i uvećati bolove. Naravno, u narodnoj medicini nema odgovornosti za rad, a baš ta

odgovornost i čini medicinu naukom. Tu je sada nastao nesporazum. Zašto isti lijek jednom pomogne, a jednom ne pomogne, ili zašto meni ne pomaže, a drugom nekome pomaže? U stvari, u početnoj fazi pulpitsa pomaže topla voda, a u napredovalom pulpitsu pomaže hladna voda. Dijagnostika pulpitsa, kao i etiologija je i danas nejasna i dijagnostikovanje je nesigurno, čak i kod stručnjaka. Kako je tek kod laika? Slična je situacija i kod mnogih drugih bolesti. Dakle, po srijedi je ono što se naziva laicizam (a drugačije rečeno – neznanje).

Nekad opet lijek i nije pomogao, ali je davao vjeru u izlječenje, što je važna komponenta svake terapije. I današnja medicina sa tako reći svakim lijekom, nastoji dati i vjeru u lijek i izlječenje. I danas se tumači da je veliki psihički i umišljeni faktor prisutan kod trećine svih bolesti. Čovjek svojom psihom, naročito sugestijom, može da prevazilazi mnoge teškoće, pa i jake bolove.

Ta nada i vjera u izlječenje su naravno korišteni i u religijskom obredu i sadržaju, pa ako je to stvarno davalо vjere (a davalо je), bilo je i ono pozitivno. Onda kao i sada. Psihičko stanje pacijenta i podizanje duha i morala te sugestivnost, uvijek će pomagati skoro kod svake bolesti, a nekada dati i čudesno velik prilog lječenju, pa i izlječenju. U narodnoj medicini se takav događaj još i uveliča. Međutim, psihologija bolesnika je bila tada takva, ali je nje i dandanas ostalo dosta i kod ovog savremenog čovjeka (učevnijeg ali primitivnog), a i kod nekih ljekara. To nikakva tehnika napredovanja neće vjerovatno nikad moći suzbiti. Prema tome, to je jedna urođena osobina u čovjeka (i bolesnika i ljekara) da vjeruje u neku višu moć u silu, pa ga ni materijalističko učenje ne može potpuno suzbiti.

Ljekari u prošlosti su obično imali učenike i pomoćnike, koji su ujedno učili od ljekara i nastojali ga kopirati. Tasko je nastao i veliki broj učenika tzv. berbera koji su se bavili vadenjem zuba i lječenjem. I preko njih je znanje odlazilo u narod, sada već preko druge ruke i naravno manje pouzdano.

Lječenjima u narodu su se bavili samo pojedinci, nekad malo vještiji, nekad malo slobodniji, često materijalno zainteresovani, a nikad to nije narod masovno radio. Obično je u selu ili mahali bila po jedna ili dvije osobe, često i porodičnim nasljedivanjem, koji su primjenjivali svoje znanje lječenja. Uz naravno često prisutnu veliku dozu nemoći i neznanja, to se povezalo i sa mistikom, magijom, čaranjem, primitivizmom, religijom i drugim. Na kraju je taj konglomerat nedovoljnog i deformisanog stručnog medicinskog znanja nazvan "narodna medicina", umjesto "primitivna medicina". Narod je, eto, pogodan medij, da mu se svašta privali.

Sreća je u svemu bila (tada kao i sada) da čovjek većinu bolesti preboli pomoću prirodnih sposobnosti samoga organizma, odnosno prirodnosu situacije, a taj je rezultat tumačen (tada, a često i sada) kao da je nastao kao posljedica primjenjenih lijekova, pa i čarolija, magije, i dr.

### Metodologija istraživanja

Za naša istraživanja etnostomatologije Bosne i Hercegovine XIX i XX stoljeća, koristili smo ovih šest izvora:

- Objavljena literatura – to su knjige i časopisi sa radovima prethodnih istraživača, uglavnom etnologa i naučnika istorije.

- Ljekaruše kao pisana dokumentacija – originalne ili iz objavljene literature.

- Saopštenja sedamdesetogodišnjeg Abdulaha Skaka, živog člana tristoljetne porodice berbera iz Sarajeva (intervju, i dr.).

4. Usmeni razgovori i intervjuji narodnih ljekara i posmatranja primjene narodnih lijekova.

5. Posmatranje shvatanja iz svakodnevnog života naroda o medicini, njegovim postupcima i znanjima.

6. Knjige o narodnoj medicini, napisane od raznih "narodnih ljekara", travara i dr.

Prikupljeni materijal obuhvaća i najveći dio postojećeg znanja. Trebat će još vremena da se sve obradi i pogotovo da se to i objavi.

Metodološki cilj istraživanja etnostomatologije je bio:

a) Da se prikupi što više materijala, obuhvatajući sve postojeće i pristupačne izvore.

b) Da se podaci seleksijski razvrstaju po oblastima savremene stomatologije, čime bi bilo pregledano ponaosob svako stručno područje.

c) Da se tako obradeni materijal objavi u stručnim publikacijama i sačuva kao blago istorije naše kulture.

d) Da se studiozno i stručno prouče vrijednosti koje bi možda mogle koristiti u svavremenoj stomatologiji, ili koje mogu djelovati inspiracijski.

Današnja stomatologija je veoma razvijena i prostorno vrlo široka medicinska grana, pa se je zato morala podijeliti u više stručnih područja. Zato smo radi istovjetnosti anatomopatoloških područja svu etnostomatologiju tako i razvrstali. Od prikupljenog materijala su formirana ova područja: Bolesti zubi; Bolesti usta; Prevencijski stomatologija; Oralno-hirurška stomatologija; Dječja stomatologija; Dijagnostika. Sav materijal je dovoljno sreden i upoznat da se može ocijeniti, procijeniti, analizovati i ovako prezentovati.

#### Nadjeni materijal

Istraživanje etnologije u Bosni i Hercegovini je vršio veći broj istoričara (etnologa) naročito na početku ovog stoljeća. Njihovim zaslugama je sačuvano veliko etnološko blago, pa zbog tih zasluga treba spomenuti barem starije: Č.Truhelka, T.Bratić, L.Glueck, V.Kušan, R.Jeremić, T.Dragičević, H.Fazlagić, M.Kulinović, K.Steiner, M.Medić, V.Čurčić, R.Zaplata, H.Čurić, I.Klarić, i dr.

Veliki dio korištene literature je dobiven u Biblioteci Zemaljskog muzeja u Sarajevu, te uz pomoć vrlo usrđnih bibliotekarki i u potpunosti obraden. Evo nekih naslova: (Č.T., 1889) Liječništvo po narodnoj predaji bosanskoj i po jednom starom rukopisu; (T.B., 1903) Pabirci iz narodne medicine u Hercegovini; (L.G., 1892) Narodni lijekovi iz bilinstva u Bosni; (K.S., 1903) Bosanska narodna medicina; (V.Č., 1922) Ljekovito bilje u Bosni i Hercegovini; (I.K., 1899) Nekoliko narodnih ljekarja iz okolice Livna; (M.K., 1898) Nešto o narodnom praznovjerju i liječenju kod Muhamadanaca u Bosni i Hercegovini; i dr.

Iz područja oralne hirurgije (iz područja maksilo-facijalne kirurgije) nije ništa nadeno. Prikupljeno je 18 dijagnoza, a evo nekih: upaljene i otečene žljezde pod jezikom; obraz kad oteče; nateklo lice; rane i osutci u ustima; razrezana usna; otekli na; gnjilost kosti; i dr. Terapijskih postupaka je nadeno 20, a evo nekih: protiv otoka; protiv rana i osutaka u ustima; protiv gnjilosti u ustima; prstom da se Zub izvadi; i dr.

Područje prevencijske stomatologije je vrlo obimno, a po stručnoj vrijednosti neke poruke i pouke su i današnje vrijednosti. Često se misli da je prevencija skorijeg

shvatanja, ali nije. Ona je vjerojatno davno shvaćena. Evo i dokaza o prevenciji staroj koju stotinu godina. Nekada su to formulacije i u vidu poslovica: "Hrda jede gvođe, a prljavština čovjeka"; "Lakše je bolest spriječiti, nego li liječiti". Ili izreke u vidu vjerovanja, kao na pr.: "Djetetu do tri godine ne treba dati češalj u ruke, jer bi dijete češalj među zube metnulo pa bi mu zubi bili crni i uvijek bi ga boljeli". Ovde je očito shvatanje o estetskoj vrijednosti zuba, a poruka ima za cilj higijenu. A evo i konkretnih uputstava: "Zdravo držati zube. Uzmi po litre bijelog vina i po litre vode u jedan lončić od po oke, pristavi k vatri, kad savrie, od vatre odmakni, u jednu džezvu, smiešaj unutra pečenu stipsu, olum i meda, zatim svaki treći dan prati zube. Imaš zdrave zube". Ili ovo uputstvo: "Dobro je ispirati zube varenim gavezom". "Komu smrde usta neka stuče pelina i pomiješa sa ostikom i nek onim pere usta". "Mlijeku se kuha u bijelom vinu, pa se time zubi namažu svaki dan. Bit će lijepi i zdravi".

Iz dječje stomatologije, dakle kurative, također ima podataka, pa će navesti jednu o uklanjanju Zubobolje. "Uzmi žuč od kozleta, ako e friška u pamuku na zubu drži, ako li e suva pomalo meći na zub". I kod djece su korišteni slični postupci kao i općenito kod bolesti zubi.

Područje bolesti usta je također vrlo bogato zastupljeno, pa evo nekih dijagnoza: kada usnebole; krastava usta; jašterica; lažica; skorbut; krupica; ustabole; usnebole; kad resica pane; i dr. Naravno, broj terapijskih preporuka je mnogo veći. Za bolest "Kad meso boli oko zubi" postoji čak sedam načina liječenja, kao na pr. ovaj: "Uzmi polovicu pečene ili sirove smokve i položi na ono mjesto gdje boli i odmah će utišati i truhlo meso, ako ga ima, otpašće".

Interesantno je da su i tada znali za parodontopatije (pličanje zubi), naravno primjećujući samo dobro izražene i uznapredovale slučajeve, pa se preporučuje kao lijek ovo: "Fudikovina (kalina) od lišća; priređeni uvarak sa vodom ili s vinom učvršće klimave zube, kada se time usta ispiraju, krijevi zubno meso i liječi mu upalu".

Za ostale bolesti usta (sluznice) daje se na pr. kod dijagnoze "Koga nebo boli" ovaj lijek: "Uzmi sirčeta i bjelanca od jaja, smješaj i tijem pomaži po nebu". Ili "Protiv rana i osutaka u ustima" – stucano s medom pomiješano sjeme lana preporučuje se kao lijek, ili ovo – iscijeden sok od lista loze, pdjednako pomiješan s medom, liječi osutke u ustima.

Bolesti zubi su vjerojatno radi i tada prisutnog karijesa i njegovih posljedica (pulpalgije) bile najviše zastupljene. Tu je nadeno 12 dijagnoza i čak 60 terapijskih postupaka. Svakako je interesantan podatak i o tada masovnom korištenju karanfilovog ulja protiv Zubobolje, koji se i danas mnogo koristi u terapiji pulpe. Mustafa Bašeskija u svom "Ljetopisu" iz 1751. god. navodi popis jedne drogerije u Sarajevu gdje na jednoj bočici piše "Oleum caryophylorum" sa naznakom "za Zubobolju".

Najčešća dijagnoza koja se spominje je "zubobolja" i za nju je prikupljeno 9 terapijskih savjeta. Ostale dijagnoze su, na pr.: zubibole; kad zaboli šupalj zub; crvi u zubu; boni zub; zubna bolest; i dr. Terapija je veoma bogata i evo nekih primjeraka. "Uzme se pleteća igla, usija se u vatri dobro, pa onako usijana turi se u šupljinu zuba i neko vrijeme drži, a bol odmah odumili jer vele da se sprži crv što u zubu kopa i boli zadaće". "Kunica – sa solju natrto svježe lišće kad se na lice položi blaži Zubobolju". "Mlijeko od zelene smokve uzmi i metni na zube od boli". "Triaka oliti turjaka metni na zub kad počne boliti". "Ugrij dobro ploču i kako možeš trpiti vrućine ispari ovu bolesnu stranu, vratne žile, proći će istinito".

U Sarajevu postoji već oko 300 godina porodica s prezimenom Skaka, koja se naslijedno bavi berberstvom, ne samo u današnjem uskom pojmu (obrezivanje – sunočenje), nego nekada u punoj praksi pomoćne medicinske službe. Sada živeći sedamdesetogodišnji Abdulah Skaka mi je (svojom dobrotom) uz intervju dao mnogo podataka iz stare medicine, uglavnom iskustva njegovih predaka (empirija) prenešeno usmenim putem. Taj materijal, naravno nešto skraćen, objavljen je u tri referata.

Putem intervjuja u našem narodu u gradu i selu (Đulsa Bajrić iz Janje, Mina Dizdarević iz Bosanskog Kobaša, Elizabeta Matić iz Koszajnice, i dr.) je prikupljeno dosta podataka. Bilo je i više osoba koje i danas u svome selu ili mahali daju savjete i pomoći. Pri tome je interesantno da je među njima više bilo žena. Svi podaci su vrlo slični i identični sa podacima iz pisanih djela starih pisaca. Takoder i podaci od nekih aktivnih "narodnih ljekara", zatim od travara, kao i iz knjiga o narodnoj medicini ili travama, je ustvari materijal koji se ponavlja.

Ovakvom opširnom metodologijom istraživanja iscrpljen je postojeći materijal. Ako ga se ipak još tu i tamo nešto drugačijeg nade, svakako pretstavlja varijantu i svakako manji dio. Podatci su se morali seleksijski koristiti, jer, ili su bili nejasni, ili potpuno deformisani, ili u neinteresantnim podvarijantama. Jezik kojim je napisano ili govoreno uglavnom nije prepravljan, pa je autentičan i lakše razumljiv nego da je prepravljan, što bi vjerovatno često bilo i neadekvatno. Pojedinačni stručni komentari nisu davani, jer su nepotrebni. Sada poslije prohujalih stoljeća pametovati nad prošlošću bi bio absurd.

#### Zaključak

Podaci o etnostomatologiji nadjeni na području Bosne i Hercegovine su vrlo bogati, ali oni nisu uvijek izvorni i originalni, nego ima dosta unešenog sa Istoka i Zapada. Velikim dijelom su uzeti iz učevne medicine starih naroda. Ovdje su oni doživjeli svoju lokalnu obradu. U njima se nalazi mnogo primjesa laičke maštice, magije, čaranja, fantazije, mistike, a i religije. Naučne medicinske vrijednosti mogu da budu od značaja samo kao istorija, a da nisu primjenljive na ljudi. Ako ponešto i ima medicinski ispravnih, to je samo uspjelo kopiranje učevne medicine.

Kao velike i trajne humane vrijednosti iz ovog materijala mogu da posluže jedino mudre izreke, primjenljive i na stomatologiju. One su sigurno nastale shvatanjem ozbiljnosti i težine patoloških promjena, a zavisno od (ne)mogućnosti terapije. To je ovih nekoliko izreka (ko zna kojeg daljeg porijekla), inače poznatih, ali navedenih u ovom materijalu da se i dalje preporučuju kao naučna istina. To su vrijedni zdravstveni postulati i poruke vječne vrijednosti:

- Zdravlje je najveće bogatstvo čovjeka!
- Lakše je bolest spriječiti nego li liječiti!
- Čistoća je pola zdravlja!

#### LITERATURA:

- <sup>1</sup>Baščkija M.M., *Ljetopis, 1746-1804*. Veselin Masleša, Sarajevo, 1968. – <sup>2</sup>Bratić T., *Narodno liječenje iz vremena jedne ljekaruša (1843)*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, XX, 1898. – <sup>3</sup>Ibi d., *Pabirci iz narodne medicine u Hercegovini*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, XV, 1903. – <sup>4</sup>Čirković S., Kovacević D., *Zdravstvene prilike u srednjovjekovnoj Bosanskoj državi*, Acta hist.med.stom.pharm., med.vet., Beograd, 1970, 20, 2. – <sup>5</sup>Čurčić V., *Ljekovito bilje u Bosni i Hercegovini*. Zem.štamp., Sarajevo, 1922. – <sup>6</sup>Čurić H., *Zdravstvene prilike u Bosni i Hercegovini pred kraj Turske vladavine*. Zbornik radova,

I kongres za ist.zdrav.kult.Jugoslavije, Sarajevo, 1970. – <sup>7</sup>Dragičević T., *Narodni ljekovi*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, XXI, 1909. – <sup>8</sup>Daković L., *Od tradicije do savremene medicine*, SOUR "SBS", Sarajevo, 1978. – <sup>9</sup>Elaazar S., *Razvoj farmacije u Bosni i Hercegovini*, Acta hist.med.stom.pharm.med.vet., Beograd, 1970, 20, 2. – <sup>10</sup>Ibid., *Utjecaj islama na zdravstvenu kulturu Bosne i Hercegovine*. Pro medico, Lek, Ljubljana, 1972, 6. – <sup>11</sup>Enciklopedija, Jugosl.eks.zavod, Zagreb, 1966. – <sup>12</sup>Fabijančić Filipović R., *Narodna medicina istočne Hercegovine*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, Etnologija, XXIII, 1968. – <sup>13</sup>Ibid., *Narodna medicina i narodna vjerovanja u Žepi*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, Etnologija, 1964. – <sup>14</sup>Ibid., *O narodnoj medicini stanovništva Lišice s okolinom*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, Etnologija, N.s., XXIV/XXV, 1970. – <sup>15</sup>Ibid., *"Domaći ljekar"* iz 1868. g. sa Širokog brijege. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, Etnologija, N.s., XXVI, 1971. – <sup>16</sup>Fazlagić H., *Narodni ljekovi iz bilinšta u Bosni*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, VI, 1894. – <sup>17</sup>Filipović M., *Lekaruša iz Tešnja*. Miscelanea, Bibl. Centr. hig. zavoda, Beograd, 1937. – <sup>18</sup>Gluček L., *Narodni ljekovi iz bilinšta u Bosni*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, IV, knj. II, 1892. – <sup>19</sup>Hovorka D., Krönfeld U., *Vergleichende Volksmedizin*. Strecker u. Schröder, Stuttgart, 1909. – <sup>20</sup>Jeremić R., *Prilozi istoriji zdrav. i med. prilika Bosne i Hercegovine pod Turškom i Austro-Ugarskom*. SLD i Naučna knjiga, Beograd, 1951. – <sup>21</sup>Ibid., *Zdravstvene prilike u Jugoslavenskim zemljama do kraja 19. veka*. Škola nar.zdr., Zagreb, 1935. – <sup>22</sup>Karašanova A., *Zdravstvene prilike u Bosni i Hercegovini za vrijeme Turaka (1463-1787)*. Acta hist.med.stom.pharm.med.vet., Beograd, 1970, 20, 2. – <sup>23</sup>Klaric M., *Nekoliko narodnih ljekarja iz okolice Livna*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, XI, 1899. – <sup>24</sup>Kreševljaković H., *Sarajevska čaršija, njezini esnafi i obrti za vrijeme osmanlijske uprave*. Sarajevo, 1927. – <sup>25</sup>Kristić A., *Narodno liječenje željezom*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, Etnologija, 1959. – <sup>26</sup>Kulinović M.F., *Nešto o narodnom praznovjerju i liječenju u Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, X, 1898. – <sup>27</sup>Kušan V., *Zdravstvene prilike starog Sarajeva*, Beograd, 1934. – <sup>28</sup>Medicinska enciklopedija, IV, 434-439, Jug.eks.zavod, Zagreb, 1969. – <sup>29</sup>Medić M., *Tri ljekaruše*, Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, XVI, 1904. – <sup>30</sup>Pelagić V., *Narodni učitelj*. Narodna knjiga, Beograd, 1970. – <sup>31</sup>Proić M., *Bosansko-hercegovački berberi kao narodni ljekari*. Medic.arhiv, Sarajevo, 1956, X, 6. – <sup>32</sup>Sadićović S., *Narodno zdravlje*. Svetlost, Sarajevo, 1968. – <sup>33</sup>Steiner K., *Bosanska narodna medicina*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, XV, 1903. – <sup>34</sup>Truhelka Č., *Liječništvo po narodnoj predaji Bosanskoj i po jednom starom zapisu*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, IV, 1889. – <sup>35</sup>Zaplata R., *Zdravstvene prilike starog i današnjeg Sarajeva*. Glas.Jug.prof.društva, Beograd, 1939, XIX, 11-12. – <sup>36</sup>Zovko I., *Nekoliko narodnih ljekova*. Glas.Zem.muzeja, Sarajevo, II, knj. III, 1890.

Maid HADŽIOMERAGIĆ

Scientific Society for History of Health Culture of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo

ETHNOSTOMATOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
IN THE 19th AND 20th CENTURIES

Key words: Ethnostomatology; Bosnia and Herzegovina

In the frame of my researches in the field of history of stomatology in various periods till the present time in Bosnia and Herzegovina and in the adjacent countries, I made special researches in ethnostomatology. This part of cultural history of this people is very rich, like general history itself, and this enrichment is particularly due to natural influence of other cultures, but also to their frequenting and imposing, as well as adoption of same.

Every culture, including the health culture is the richer, the greater were the adoptions from other culutres. Here the presence of eastern health culture – from Asia – as well as the western and southern one is clearly evident.

During the thousand-year struggle for health protection, a rather substantial konowledge was gathered, although nowadays same is considered rather deformed, with some additions of imagination, magic, religion, primitiveness, etc. Thus, a conglomerate mass was created, which at the given stage of medicine could not be kept in the medical science, so it was left to the user, i.e. people, and was named "traditional folk medicine".

(Rad je primljen u Uredništvu 28. I 1989. god.)